

## Meka atej' nya wò

traduit de « Qui peut te connaître, Dieu d'éternité ? »

*J = 110 p*

1. 'Me - ka a - ten' nya - wò,  
2. Dee nè - nya 'me - gbe - - to

*mf*

Wò, Ma - wu ma - vo, Nu - fia - la kpl' A -  
Da tso ñku - wò mea ? O, wò 'me - nu -

*p*

fe - to, Wò, Ma - wu ko - koe ?  
ve - ve ðo nu - wo kenj do

*f*

Wò gã - nye - nye ko boo Wu dzi -  
Oo Ma - wu gã, si ïnu Mía - tej'

*mf*

fo gõ hã ; Na - ne - ke me -  
ka 'si o, Wò ndzi le mia

wu wò Dui - kò - kòe ñkòa o.  
kpem be Mía - te va gbo - wò.

## 3. Ê, mía Fofo, wò dzi

Tsɔ Yesu na mí,  
Yesu, kekeli la,  
Yesu, mía Xɔla.  
Efe vu klo míafe  
Vodadawo qaa  
Eye míekpɔ agbe  
Yi mavɔ la me.

## 4. Nunana nyuitɔ sia

Li na xɔsetɔ ;  
Gome kae nye sia be  
Míanye viwòwo !  
ɛ, miafe ha kɔ de  
Mawu feme ke  
Be míada 'kpe na wò  
Lɔlɔ-Mawu gã.